

Yuhana Sawana

Foli

¹ Sebe jin farani lemeniya mooilu la dekuru mookorɔ le la. N ye a lawala n kaninba Kayusi ma. I duman n ye, baa an bee ye taamala ka ben Alla la tupa ma.

² N kaninba, n ye Alla tarala ko i ye to kendeyani ro, ko i la ko bee ye sabati, ikomin i solome sabatini Alla la ko ro ja men ma.

³ An badenma jenematomonin doilu seni yan, ii ka i la ko fo. Ii ka a fo ko i fasani Alla ma, ko i ye taamala ka ben a la tupa ma. N sewara wo ro kosobe,

⁴ baa ni n ka a men ko n denilu ye taamala ka ben Alla la tupa ma, foyi te n sewala ka tamin wo kan.

Kayusi la taamaɗa juma

⁵ N kaninba, i ye an badenma jenematomoninilu demenna, hali ni i tun ma woilu lon koroman. I wa a ke ten, i ye a yirakala ko i ye lemeniya moo le ri.

⁶ I ka kaninteya yiraka badenma jenematomonin woilu la ja men ma, ii ka wo fo lemeniya mooilu la dekuru ye yan. Awa, ni i ri ii demen ii la taama ro wo ja ma, men di Alla lasewa, wo ri ben kosobe,

⁷ baa ii ye taama wo kela Jenematomonin de ye. Ii te sonna ka lemeniyabaliilu la demenni foyi mira.

⁸ Wo le koson, andeilu ka kan ka moo su woilu makoja. Ni wo kera, an di ke ii baarajoonma le ri Alla la tupa lase ko ro mooilu ma.

Diyoterefu ni Demetirusi la ko

⁹ Nba, n ka kuma doilu seɓe ka a lawa lemeniya mɔɔilu la deƙuru ma ye. Kɔni Diyoterefu te sɔnna an na kumailu ma muumɛ, baa a ye a fe ka ke ye mɔɔilu la mɔɔba ri.

¹⁰ Wo le kosɔn, ni n sera ye, a ye kojuu menilu kɛla, n di wo bɛɛ labɔ gbɛ rɔ, baa a ye an mafɔla kuma juuilu la. Kɔni Diyoterefu ma dan wo ma de. An badenma jɛnematomɔnin menilu kelayani, a ti sɔn woilu jiya ko ma a wara. Lemeniya mɔɔ menilu fanan ka a fɔ ko ii ri karanden woilu lajiya, a ri woilu laban wo ma, ka ban ka ii gben ka bɔ lemeniya mɔɔilu la deƙuru rɔ.

¹¹ N kaninba, i kana mɔɔ la kojuu laɗen. Eɛn de, i ye mɔɔ la kojuma laɗen. Mɔɔ menilu ye kojuma kɛla, woilu ye Alla la mɔɔilu le ri. Kɔni mɔɔ menilu ye kojuu kɛla, woilu ma Alla yen.

¹² Nba, bɛɛ ye Demetirusi la sereya bɔla, tɔɔa fanan ye a bɔla. An fanan ye a la sereya le bɔla. I ka a lɔn ko an na sereya ye tɔɔa le ri.

Kuma laban

¹³ Nba, kuma siyaman ye n fe ka a fɔ i ye, kɔni n te a fe ka wo bɛɛ ke seɓe ri.

¹⁴ N miri ye a la ko a te men ba ke n di wa bɔ i fe. An di kuma ja ni ja.

¹⁵ Kisi ni nema i ye. I teri menilu ye yan, woilu ye i fola. I ye n terilu kelen kelenna bɛɛ fo n ye ye.

Alla la Kitabu Seniman
Portions of the Holy Bible in the Sankaran Maninka
language of Guinea
Des portions de la Sainte Bible dans la langue
Sankaran Maninka de Guinée

copyright © 2022 Pioneer Bible Translators

Language: Sankaran Maninka

Translation by: Pioneer Bible Translators

This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution Share-Alike license 4.0.

You have permission to share and redistribute this Bible translation in any format and to make reasonable revisions and adaptations of this translation, provided that:

You include the above copyright and source information.

If you make any changes to the text, you must indicate that you did so in a way that makes it clear that the original licensor is not necessarily endorsing your changes.

If you redistribute this text, you must distribute your contributions under the same license as the original.

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses, please contact the respective copyright owners.

Note that in addition to the rules above, revising and adapting God's Word involves a great responsibility to be true to God's Word. See Revelation 22:18-19.

2025-05-15

PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 14 May 2025 from source files dated 15 May 2025

bb49d365-c43a-57d0-a386-570745648030